



**NOTE**  
**UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**ZA PERIOD**  
**01.01.2025. DO 31.12.2025.**

Banja Luka, februar 2026. godine



### INFORMACIJE O DRUŠTVU

„Wiener osiguranje“ Vienna Insurance Group ad Banja Luka MB 1755927 osnovano je 11.08.1992. godine kao dioničko društvo u mješovitoj svojini, a od 02.09.2002. god. registrovano je kao akcionarsko društvo. U skladu sa Zakonom o društvima za osiguranje, Društvo je pribavilo dozvolu za rad, gdje se registrovalo i za obavljanje poslova:

- za sve vrste neživotnih osiguranja iz člana 49. stav 2. tačka a), b) i c) Zakona o društvima za osiguranje i
- za životno osiguranje iz člana 49. stav 2. tačka d) Zakona o društvima za osiguranje.

Od 01.12.2014. godine Društvo je promijenilo naziv i sjedište. Stari naziv i sjedište „Jahorina osiguranje VIG“ ad Pale promijenjen je u novi naziv Wiener osiguranje Vienna Insurance Group ad sa sjedištem u Banjaluci, Kninska 1Aa. Organi Društva su: Skupština akcionara, Upravni odbor, Izvršni odbor, Generalni direktor, Interni revizor i Odbor za reviziju.

Upravni odbor Wiener osiguranja VIG ad:

Izvršni odbor Wiener osiguranja VIG ad:

1. Christoph Rath, predsjednik
2. Gabor Lehel, zamjenik predsjednika
3. Claudia Ungar Huber, član
4. Harald Londer, član
5. Slavko Mitrović, član
6. Amir Softić, član
7. Borislav Doder, član
8. Daliborka Dedić, član
9. Predrag Manojlović, član

1. Borislav Doder, predsjednik
2. Daliborka Dedić, član
3. Predrag Manojlović, član

Odbor za reviziju:

1. Nina Preradović, predsjednik
2. Samir Omerhodžić, član
3. Viktor Naumcheski, član

Generalni direktor Društva je Borislav Doder.

Ovlašćeni aktuar Društva je dr Mirela Mitrašević.

Društvo obavlja poslove osiguranja preko organizacionih jedinica – filijala, sa sjedištima u sljedećim gradovima u Republici Srpskoj: Banja Luka, Bijeljina, Prijedor, Sokolac i Trebinje. U okviru filijala rade prodajne kancelarije.

U Brčko Distriktu Društvo posluje preko poslovne jedinice u Brčkom.

Na tržištu Federacije BiH Društvo posluje od juna 2009. godine preko Filijale Sarajevo. U FBiH Društvo ima podružnice u Sarajevu, Mostaru i Tuzli, u okviru kojih rade prodajne kancelarije.

Matični broj Društva je: 1755927, JIB 4400590750002, a šifre djelatnosti: 65.11 - životna osiguranja, 65.12 - ostala osiguranja, 66.21 - procjena rizika i štete i 66.29 - ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzionim fondovima.

Od početka 2010. godine Društvo je počelo sa obavljanjem poslova životnih osiguranja.

Na dan 31.12.2025. godine Društvo je zapošljavalo 180 radnika a prosječan broj zaposlenih na bazi časova rada iznosi 174,50.

Wiener osiguranje VIG ad je osnivač zavisnog preduzeća DOO „Wiener Auto Centar“ (prethodni naziv DOO „Jahorina Auto“) sa 100% ulogom, čija je osnovna djelatnost vršenje usluga tehničkih pregleda.



## IZUZETNI DOGAĐAJI

U toku 2025. godine održana je jedna redovna sjednica Supštine akcionara, dana 28.4.2025. godine, na kojoj su razmatrane odluke iz nadležnosti ovog upravljačkog tijela.

Na redovnoj sjednici održanoj 28.4.2025. godine donesene su sledeće značajne odluke:

- 1) Odluka o izboru radnih tijela (zapisničar, Komisija za glasanje ) skupštine akcionara Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d;
- 2) Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
- 3) Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju i završnog računa društva za 2024. godinu
- 4) Odluka o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2024. godinu
- 5) Odluka o usvajanju godišnjeg Izvještaja o radu interne revizije Društva za 2024. godinu
- 6) Odluka o usvajanju mišljenja ovlaštenog aktuara o finansijskom izvještaju i godišnjem Izvještaju o poslovanju Društva za 2024. godinu
- 7) Odluka o rasporedu dobiti
- 8) Odluka o rasporedu sredstava rezervi Društva
- 9) Odluka o izboru nezavisnog revizora za reviziju redovnog godišnjeg i finansijskog konsolidovanog izvještaja za 2025. godinu
- 10) Donošenje odluke o isplati bonusa članovima Upravnog odbora za 2024. godinu

Osnovni kapital Društva iznosi 13.043.400 KM, dok je iznos emisione premije 3,159,080 KM (od toga 2.433.077 KM u segmentu neživotnih osiguranja te 726.003 KM u segmentu životnih osiguranja) a zakonskih rezervi 673.382 KM (od toga 626.328 KM u segmentu životnih osiguranja i 47,054 KM u segmentu neživotnih osiguranja).

Održano je 5 sjednica Upravnog odbora, od čega 3 redovne i 2 cirkularne.

Na sjednicama UO su razmatrani rezultati tekućeg poslovanja i ocjena očekivanih rezultata u 2025. godini, te preduzimanje mjera na ostvarenju projektovanih planiranih veličina. Takođe, razmatrana je strategija povećanja premije i ocjena i analiza isplativosti i permanentnog smanjenja troškova sprovođenja osiguranja prodajnih mjesta te vršena stalna analiza priliva i odliva gotovine, kao i plan likvidnosti Društva.

Usvojena su akta poslovne politike Društva vezana za usklađivanje sa zakonskim propisima i zahtjevima tržišta te politike i strategije za ostvarenje plana poslovanja u 2025. godini. Na dnevnom redu Upravnog odbora stalno je bilo prisutno i razmatranje poslovanja zavisnog pravnog lica „Wiener Auto Centar“ doo Banja Luka (stari naziv „Jahorina auto“ doo Banjaluka) i preduzimanje mjera za uspješno poslovanje ovog društva. U proteklom periodu Izvršni odbor se bavio analizom tekućih poslovnih zadataka i preduzimanjem mjera za ostvarenje zadatih planiranih veličina, kao startnom pripremom za odluke koje donosi Upravni odbor.



## 1. OSNOVA PREZENTOVANJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I KOMPARATIVNI PRIKAZ

Priloženi finansijski izvještaji predstavljaju godišnje finansijske izvještaje društva „Wiener osiguranje“ Vienna Insurance Group ad Banja Luka za period od 1.1.2025. do 31.12.2025. i sastavljeni su u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srpske i propisima Agencije za osiguranje Republike Srpske koji regulišu finansijsko izvještavanje društava za osiguranje.

Pri izradi finansijskih izvještaja poštovan je važeći Zakon o računovodstvu i reviziji RS, Zakon o privrednim društvima, Zakon o društvima za osiguranje, Zakon o porezu na dobit, Pravilnik o transfernim cijenama i metodama za njihovo utvrđivanje, Zakon o porezu na dohodak, Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za društva za osiguranje, Zakon o porezu na nepokretnosti i drugi, kao i podzakonska regulativa propisana od strane regulatora Agencije za osiguranje RS od koje izdajamo: Pravilnik o ulaganju sredstava društava za osiguranje, Pravilnik o načinu procjenjivanja bilansnih i vanbilansnih pozicija društava za osiguranje, Pravilnik o načinu utvrđivanja i praćenja likvidnosti društava za osiguranje, Pravilnik o tehničkim rezervama, Pravilnik o načinu obračuna kapitala i adekvatnosti kapitala društava za osiguranje.

Tekući i komparativni podaci su iskazani u KM. U skladu sa članom 32. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci BiH službeni devizni kurs za valutu Bosne i Hercegovine je jedna konvertibilna marka za 0,511292 eura, odnosno jedan evro iznosi 1,95583 konvertibilnih maraka.

Broj nota odgovara broju pozicija AOP-a. Radi usklađivanja finansijskog izvještaja sa MRS-1 Prezentacija finansijskih izvještaja, Društvo je sačinilo finansijske izvještaje po bilansnim šemama i kontnom okviru za Društva za osiguranje.

### OBRAČUNSKA OSNOVA

Finansijski izvještaji su sastavljeni uz poštovanje istorijskog troška, osim za sljedeće pozicije:

- Finansijski instrumenti raspoloživi za prodaju koji se vrednuju po fer vrijednosti. Prilikom inicijalnog sticanja ova sredstva se procjenjuju po nabavnoj vrijednosti, a na dan bilansa se procjenjuju po tržišnoj vrijednosti. Promjene tržišne vrijednosti se iskazuju na poziciji kapitala, u korist ili na teret nerealizovanih dobitaka ili gubitaka.
- Investicione nekretnine koje se do dana inicijalnog sticanja priznaju po nabavnoj vrijednosti na dan bilansa se naknadno vrednuju po fer vrijednosti.

Fer vrijednost je cijena koju bi primili od prodaje imovine ili platili za prenos obaveza u uobičajenoj transakciji između tržišnih učesnika na dan vrednovanja, bez obzira da li je ta cijena direktno provjerljiva ili procijenjena korišćenjem drugih tehnika vrednovanja. Prilikom procjenjivanja fer vrijednosti imovine ili obaveza, Društvo uzima u obzir one karakteristike imovine ili obaveza koje bi uzeli u obzir i drugi učesnici na tržištu prilikom određivanja cijene imovine ili obaveza na datum vrednovanja.

Prilikom izrade finansijskih izvještaja menadžment Društva je koristio postojeću zakonsku i podzakonsku osnovu vezano za najbolje moguće procjene i buduće raspoložive pretpostavke na dan sastavljanja finansijskih izvještaja. Njihovi efekti su iskazani kroz pozicije sredstava i obaveza, kao i prihoda i rashoda, uz sagledavanje uticaja na buduće događaje.



## NOTE UZ BILANS STANJA

31.12.2025. godine

### AKTIVA

#### AOP – 002 – Nematerijalna sredstva

Nematerijalna ulaganja na dan prelaska na finansijsko izvještavanje u skladu sa MRS iskazana su prema nabavnoj vrijednosti umanjenoj za amortizaciju, u skladu sa ugovorima za svako pojedinačno ulaganje, a ako takav ugovor ne postoji, prema zatečenoj nabavnoj vrijednosti umanjenoj za amortizaciju na dan prelaska.

Vrednovanje nematerijalnih ulaganja nakon početnog priznavanja vrši se primjenom osnovnog postupka predviđenog MRS 38-Nematerijalna sredstva, odnosno po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za ukupnu amortizaciju i ukupne gubitke po osnovu obezvređenja.

Nematerijalna ulaganja iznose KM 688.222 i veća su za KM 101.634 u odnosu na prošlu godinu. Najveći dio ove pozicije se odnosi na software i licence. Razlog rasta na ovoj poziciji je uzrokovan investiranjem.

#### AOP – 009 – Nekretnine, investicione nekretnine, oprema i ostala osnovna sredstva

Računovodstvene politike za ovu bilansnu poziciju utvrđene su u skladu sa MRS-16 i MRS-40.

Nakon početnog priznavanja, stalna materijalna sredstva se iskazuju po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za ukupan iznos ispravke vrijednosti po osnovu obračunate amortizacije, i ukupan iznos ispravke vrijednosti po osnovu obezvređenja.

Investicione nekretnine se na kraju obračunskog perioda procjenjuju na osnovu tržišne fer vrijednosti od strane ovlaštenih procjenitelja. Ovlašteni sudski procjenitelj je izvršio procjenu vrijednosti investicionih nekretnina po prihodovnoj, troškovnoj i uporednoj metodi na dan 31.12.2025.

Za obračun amortizacije ostalih sredstava primjenjuje se proporcionalni metod otpisivanja.

Obračun amortizacije se vrši pojedinačno za svako sredstvo.

Životni vijek nekretnina koji se koristi u finansijskim izvještajima je:

- Zgrade od betona i metala, kamena, opeke i drveta 50 godina, stopa otpisa 2% godišnje,
- Stambene zgrade, prizemne i spratne od betona, metala, kamena, opeke i drveta 50 godina, stopa otpisa 2% godišnje,
- Montažne zgrade i objekti od betonskih elemenata 50 godina, stopa otpisa 2 % godišnje,
- Montažne zgrade i objekti od metalnih elemenata 25 godina, stopa otpisa 4 % godišnje,
- Montažne zgrade i objekti od drvenih elemenata 10 godina, stopa otpisa 10 % godišnje,
- Ulaganja u uređenje okoline novoizgrađenog građevinskog objekta (ograda, parkirališta, staze i slično) 50 godina, stopa otpisa 2 % godišnje.

Nekretnine, investicione nekretnine, oprema i ostala osnovna sredstva pokazuju pad u odnosu na 2024. godinu za KM 26.494. Primarni razlog pada na navedenoj poziciji predstavlja amortizacija imovine.



AOP-012-Građevinski objekti za obavljanje djelatnosti

Vrijednost ove pozicije iznosi KM 1.138.689. Građevinski objekti bilježe pad od 2,6% u odnosu na prošlogodišnji nivo, što je posljedica redovnog obračuna amortizacije. Obračunata amortizacija na građevinske objekte iznosi KM 31.264.

AOP-013-Oprema

Ova pozicija iznosi KM 656.754 i pokazuje pad u odnosu na prethodnu godinu za 10,6%.

U toku godine nabavljeno je opreme u vrijednosti KM 152.919, od čega se najveći iznos odnosi na nabavku računarske opreme KM 103.879.

AOP-014- Investicione nekretnine

Investicione nekretnine su nepokretnosti (zemljišta ili zgrade – ili dijelovi zgrada – ili i jedno i drugo), koje Društvo (kao vlasnik ili korisnik finansijskog lizinga) drži radi ostvarivanja prihoda od izdavanja nekretnine ili radi uvećanja vrijednosti kapitala ili radi i jednog i drugog, a ne radi upotrebe za obavljanje vlastite djelatnosti u okviru redovnog poslovanja.

Investicione nekretnine se inicijalno vrednuju po nabavnoj vrijednosti koja uključuje troškove transakcije. Nakon početnog priznavanja investicione nekretnine iskazuju se po fer vrijednosti.

Naknadni izdaci koji se odnose na već priznatu investicionu nekretninu pripisuju se iskazanom iznosu te investicione nekretnine, ako je vjerovatno da će priliv budućih ekonomskih koristi da bude veći od prvobitno procijenjene stope prinosa te investicione nekretnine. Svi ostali naknadno nastali izdaci priznaju se kao rashod u periodu u kojem su nastali.

Ukupna vrijednost investicionih nekretnina iznosi KM 7.903.787 i pokazuje rast od 2,4% u odnosu na prethodnu godinu.

AOP – 015 Ulaćanje na tuđim nekretninama

Pozicija u iznosu KM 1.446.901 pokazuje povećanje u odnosu na prethodnu godinu, a primarno se odnosi na imovinu koja se računvodstveno obuhvata u skladu sa MSFI -16.

AOP-016 Ostala osnovna sredstva

Pozicija čija je sadašnja vrijednost KM 2.625 nema promjene u odnosu na prethodnu godinu jer se radi o umjetničkim djelima.



AOP - 018 Dugoročni finansijski plasmani

Pozicija dugoročnih finansijskih plasmana KM 47.585.729 je veća za 9,3% ili 4.063.807 KM u odnosu na prošlogodišnji nivo. Razlog navedenog povećanja je primarno investiranje u hartije od vrijednosti emitenta Republika Srpska.

AOP-026 Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju

Pozicija u iznosu KM 46.522.471 pokazuje rast u odnosu na prethodnu godinu od 9,0%, kao rezultat novih ulaganja u toku godine, dospjeća pojedinih hartija u okviru portfolija, kao i promjene fer vrijednosti portfolija kao rezultat tržišnih kretanja. U toku perioda vršene su kupovine novih HOV-a, reinvestiranja dospjelih kupona obveznica te kupovina HOV iz tekućih priliva (ulaganje sredstava matematičke rezerve) i reinvestiranje.

Ova sredstva primarno služe za pokriće tehničkih rezervi životnih osiguranja i tehničkih rezervi neživotnih osiguranja, kao i za pokriće 50% minimalnog garantnog fonda osiguranja u iznosu KM 6.500.000. Upravni odbor Društva je donio Odluku da se HOV klasifikuju kao „finansijska sredstva koja su raspoloživa za prodaju“ u skladu sa zahtjevima MRS-39.

Na dan bilansiranja ove HOV se vrednuju po fer vrijednosti, te uzimajući u obzir da ne postoji aktivno tržište fer vrijednost je utvrđena primjenom odgovarajućih tehnika vrednovanja (mark-to-model) zasnovanih na diskontovanju procijenjenih budućih novčanih tokova korištenjem relevantnih tržišnih kamatnih stopa i drugih značajnih parametara procjene a efekti se iskazuju kroz nerealizovane dobitke i gubitke u bilansu stanja na poziciji kapitala. Nakon prodaje konačni efekti se utvrđuju preko pozicija prihoda i rashoda u bilansu uspjeha, što je uslovljeno visinom prodajne cijene.

AOP – 027 Ostali dugoročni finansijski plasmani

Ova pozicija iznosi KM 933.258 i pokazuje rast u odnosu na prethodnu godinu za 11,0%.

Otplata stambenih kredita se vrši obustavama od plata zaposlenih i ona je najvećim dijelom uredna.

Sredstva u Rezervnom fondu Biroa Zelene karte BiH iznose KM 400.000. Ovaj fond je ustanovljen na nivou BiH po osnovu reosiguranja zelene karte. Sredstva se formiraju po osnovu utvrđenog broja samopridržaja, pomnoženim sa ugovornim samopridržajem reosiguravajućeg pokrića. Sredstva Rezervnog fonda se tretiraju kao unaprijed plaćena sredstva po nastalim prijavljenim, i nastalim a neprijavljenim štetama zelene karte, a sve u skladu sa međunarodnim sporazumima. Ova sredstva se koriste za plaćanje odštetnih zahtjeva koje Birou ZK BiH dostave drugi nacionalni biroi na iznose manje od iznosa samopridržaja reosiguravajućeg pokrića. Takođe, ova sredstva se mogu koristiti i za plaćanje šteta po osnovu Fonda za naknadu šteta. Na ova sredstva Društvo je evidentiralo prihode od kamata koji iznose KM 12.088.

Fond za naknadu šteta KM 283.055 je takođe ustanovljen na nivou Države BiH i služi za nadoknadu šteta prema oštećenima iz zemlje i inostranstva u slučaju da društvo iz BiH nije izvršilo isplatu štete zbog likvidacije, stečaja i slično.



AOP – 030 Tekuća imovina

Pozicija iznosi KM 51.333.556, u strukturi aktive učestvuje sa 46,3%, te pokazuje rast u odnosu na prethodnu godinu od 7,0%.

AOP – 031 Zalihe, stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji

Pozicija zaliha iznosi KM 11.149 od čega zalihe obrazaca stroge evidencije iznose KM 2.224, a zalihe kancelarijskog materijala KM 8.601 i ostaci osiguranih oštećenih stvari KM 324.

Dati avansi iznose KM 556.222 i pokazuju rast u odnosu na početno stanje u iznosu KM 187.038.

AOP - 036 Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina

Ova pozicija iznosi KM 19.572.460 i pokazuje rast u odnosu na prethodnu godinu za 10,8%. U ukupnoj aktivi ova pozicija učestvuje sa 17,7%.

Društvo je u skladu sa Pravilnikom o procjeni bilansnih i vanbilansnih pozicija društava za osiguranje izvršilo ispravku vrijednosti po svim vrstama potraživanja.

Jednu od najznačajnijih stavki u strukturi ovih potraživanja čine potraživanja po osnovu premije neživotnih osiguranja neto KM 4.798.934 dok potraživanja po osnovu premije životnih osiguranja iznose neto KM 102.011. Stanje ispravke vrijednosti premije neživota iznosi KM 1.273.324, a premije života KM 5.387.

Stepen otpisa potraživanja po osnovu premije neživota je 20,96%, a života 5%.

Nedospjela potraživanja po osnovu premije neživotnih osiguranja iznose KM 4.077.801, a dospjela KM 1.994.457.

Dospjela potraživanja premije neživota su ispravljena u procentu od 64%, na način da su sva dospjela nenaplaćena potraživanja starosti od 16 do 90 dana otpisana u procentu od 5 %, starosti od 91 do 180 dana otpisana u procentu 25%, starosti od 181 do 270 dana otpisana u procentu od 50 % i starosti od 270 do 360 i preko 360 dana otpisana u procentu od 100%.

Visok nivo nedospjele premije u 2025. godini čine polise osiguranja po osnovu leasing poslova, fronting poslova, a i premija čija su plaćanja ugovorena u ratama.

**1. Struktura potraživanja premije po starosti**

Potraživanja za premiju neživotnih osiguranja	31.12.2025	31.12.2024	Razlika 2025-2024
manje od 90 dana	473.350	423.560	49.790
91-180 dana	264.973	290.544	-25.571
181-270 dana	145.443	125.666	19.777
preko 270 dana	1.110.691	1.039.871	70.820
<b>Ukupno (1 do 4)</b>	<b>1.994.457</b>	<b>1.879.641</b>	<b>114.816</b>
Isp. Vr. 5%	23.668	21.179	2.489
Isp. Vr. 25%	66.243	72.636	-6.393
Isp. Vr. 50%	72.722	62.833	9.889
Isp. Vr. 100%	1.110.691	1.039.871	70.820
<b>Ukupno Ispravka vrijednosti</b>	<b>1.273.324</b>	<b>1.196.519</b>	<b>76.805</b>



Društvo je 06.06.2017. godini usvojilo Pravilnik o procjeni bilansnih i vanbilansnih pozicija Društva kojim je definisalo ispravku vrijednosti potraživanja od klijenata prema kojima Društvo ima neizmirene obaveze po osnovu štetnih događaja ili ugovora te ostalih obaveza isključuju se prilikom procjene i formiranja ispravke vrijednosti, u visini iznosa koji može biti predmet kompenzacije. Pravilnik je revidiran i usvojen u skladu s internim propisima 22.06.2021.godine te 13.12.2024. godine.

Zbog teške ekonomske situacije u zemlji postoji povećan rizik nenaplativosti potraživanja. Društvo čini izuzetne napore na naplati potraživanja po svim osnovama te Odjeljenje za naplatu permanentno radi na naplati potraživanja (premija, stambeni krediti i zakupi), što daje vidljive rezultate u naplati potraživanja, posebno u dijelu potraživanja iz osnova premije osiguranja.

#### AOP – 058 Gotovina

Stanje gotovine na dan 31.12.2025. iznosi KM 7.275.143 (život KM 1.299.079, neživot KM 5.976.064) i više je u odnosu na prethodnu godinu za 31,1%.

Sredstva su raspoređena u više poslovnih banaka u oba entiteta.

#### AOP – 062 Aktivna vremenska razgraničenja

Ova pozicija iznosi KM 30.964.937, a struktura je sledeća:

NAZIV	Iznos Q4 2025	Iznos Q4 2024	Promjena 2025/2024	Index 2025/2024	Struktura Q4 2025
Unaprijed plaćeni troškovi	121.977	67.492	54.485	180,73%	0,39%
Razgraničeni troškovi pribave	11.597.805	8.756.242	2.841.563	132,45%	37,45%
Prenosna premija na teret reosiguravača	13.230.839	11.896.535	1.334.304	111,22%	42,73%
Rezervisane štete na teret reosiguravača	6.014.316	9.070.402	-3.056.086	66,31%	19,42%
<b>UKUPNO</b>	<b>30.964.937</b>	<b>29.790.671</b>	<b>1.174.266</b>	<b>103,94%</b>	<b>100,00%</b>

Rezervisane štete na teret reosiguravača, koje na dan 31.12.2025 iznose KM 6.014.316 učestvuju sa 19,42% u strukturi ove pozicije te se najvećim dijelom u iznosu od 1.731.898,60 KM odnose na sudsku štetu po osnovu štetnog događaja iz marta 2018. godine, po polisi osiguranja objekata u izgradnji i u iznosu 969.111,81 KM na rezervaciju u četiri velike AO štete u kojima je utvrđena obaveza isplate rente.

Pozicija prenosnih premija iz reosiguranja u strukturi AVR učestvuje sa 42,73% dok razgraničeni troškovi pribave čine 37,45% u strukturi AVR.

#### AOP – 063 Odložena poreska sredstva

Društvo je izvršilo obračun odloženih poreskih sredstava na obveznice raspoložive za prodaju.

Obračunati iznos odloženih poreskih sredstava iznosi KM 228.788 i bilježi rast od 109,1% te se u ukupnom iznosu odnosi na HOV po osnovu kojih su knjiženi nerealizovani gubici/gubici na poziciji revalorizacionih rezervi u kapitalu.

#### AOP – 065 Poslovna aktiva

Pozicija poslovne aktive na dan 31.12.2025. iznosi KM 110.756.263 i bilježi rast od 7,3% u odnosu na prethodnu godinu.



AOP – 066 Vanbilansna aktiva

Pozicija vanbilansne aktive iznosi KM 1.259.881.

Vanbilansnu aktivnu čine sledeće pozicije:

OPIS	POČETNO STANJE	POVEĆANJA	SMANJENJA	STANJE
Tuđa osnovna sredstva	694.237	0	0	694.237
Hipoteke na nepokretnoj imovini	387.980	0	387.980	0
Mjениčna i druga jemstva data za obezbi. obaveza	655.428	134.051	223.835	565.644
<b>TOTAL</b>	<b>1.737.645</b>	<b>134.051</b>	<b>611.815</b>	<b>1.259.881</b>

Mjениčna i druga jemstva KM 565.644 se odnose na garanciju pribavljenu od Sparkasse Bank od KM 300.000, mjениčno obezbeđenje za naknadu prema Zaštitnom fondu RS od KM 28.755, mjenice i depozit dat u zalog Sparkasse Bank za zajam Wiener auto Centra od KM 226.298, te ostalo KM 10.591. Hipoteke na nepokretnoj imovini date Sparkasse bank za zajam Wiener auto Centra su uklonjene sa istih u zamjenu za navedeni dati depozit u zalog.

R.br.	Lokacija	Površina m <sup>2</sup>	Namjena	Knjigovodstvena vrijednost
1	2	3	4	5
1	PRIJEDOR, Veselina Masleše	9	Garaža	12.765
2	PRIJEDOR, Vožda Karađorđa 7	15	Garaža - 1	8.175
4	DOBOJ, Tehnički pregled (bosnaexpres)		Tehnički pregled	0,01
6	ZVORNIK, Svetog Save bb		Garaža	0,01
7	DERVENTA, Kralja Petra bb		Poslovni prostor	133.544
8	ŠAMAC, Kralja A.Karađorđevića bb		Poslovni prostor	193.199
9	MODRIČA, Gavriła Principa bb	142	Poslovni prostor	338.067
12	JANJA, Braće Lazića bb		Poslovni prostor	0,01
14	MILIĆI, Milići bb	21	Poslovni prostor	8.487
<b>SVEGA - tuđa osnovna sredstva</b>				<b>694.237</b>

AOP – 067 Ukupna aktiva

Ukupna aktiva iznosi KM 112.016.144 i bilježi rast u odnosu na prethodnu godinu isključivo zbog rasta pozicije dugoročnih finansijskih plasmana.



## PASIVA

### AOP – 101 Kapital

Pozicija kapitala iznosi KM 16.465.464 i niža je u odnosu na prethodnu godinu za 10,8%, najviše zbog pada nerealizovanih dobitaka i rasta nerealizovanih gubitaka uzrokovanih primjenom odgovarajućih tehnika vrednovanja hartija od vrijednosti (mark-to-model) zasnovanih na diskontovanju procijenjenih budućih novčanih tokova korištenjem relevantnih tržišnih kamatnih stopa i drugih značajnih parametara procjene.

Osnovni kapital Društva iznosi KM 13.043.400 a posljednje povećanje ove pozicije je bilo u 2022. godini i to za iznos od KM 3.000.000, a na osnovu Odluke skupštine akcionara o povećanju osnovnog kapitala od 29.04.2022 i Odluke skupštine akcionara o emisiji akcija iz sredstava Društva od 29.04.2022.

Sredstva emisije premije, zakonskih rezervi i neraspoređenog dobitka korištena su za navedeno povećanje osnovnog kapitala Društva u 2022. godini.

Strukturu kapitala pokazuje sledeća tabela:

NAZIV	Iznos Q4 2025	Iznos Q4 2024	Index 2025/2024	Struktura Q4 2025
Osnovni kapital	13.043.400	13.043.400	100,00%	79,22%
Emisiona premija	3.159.080	3.159.080	100,00%	19,19%
Zakonske rezerve	673.382	406.951	165,47%	4,09%
Revalorizacione rezerve	0	0	0,00%	0,00%
Nerealizovani dobitci po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	559.429	1.969.572	28,40%	3,40%
Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	-1.435.656	-394.734	363,70%	-8,72%
Dobitak ranijih godina	0	0	0,00%	0,00%
Dobitak tekuće godine	465.829	266.431	174,84%	2,83%
<b>UKUPNO</b>	<b>16.465.464</b>	<b>18.450.700</b>	<b>89,24%</b>	<b>100,00%</b>

### AOP – 103 – Akcijski kapital

Akcijski kapital čine:

Naziv	Život	Neživot	Ukupno	Struktura život %	Struktura neživot %	Struktura ukupno %
Redovni akcijski kapital	6.000.000	7.043.400	13.043.400	46%	54%	100%

Prema knjizi akcionara na dan 31.12.2025. godine struktura akcijskog kapitala je sljedeća:

Oznaka HOV / akcija	Broj akcionara	Broj akcija	Broj akcija sa pravom glasa	Vrijednost emisije
SODJ-R-A	1	130.434	130.434	13.043.400

Struktura vlasništva nad akcijama sa pravom glasa na dan 31.12.2025. godine je sljedeća:

1.VIENNA INSURANCE GROUP AG Wien 100,00 %

Nominalna vrijednost jedne akcije iznosi KM 100.



AOP – 109 – Emisiona premija

Kao što je vidljivo na prethodnoj tabeli emisiona premija na dan 31.12.2025. iznosi KM 3.159.080 i nije bilo promjene u odnosu na prethodnu godinu.

AOP – 112 – Zakonske rezerve

Zakonske rezerve koje na dan 31.12.2024. iznose KM 673.382 u potpunosti se odnose na rezultat prethodne 2024. godine. Prema Zakonu o privrednim društvima, akcionarsko društvo je obavezno da u zakonske rezerve unosi 5% dobiti na kraju tekuće godine umanjene za gubitak iz prethodne godine, sve dok te rezerve zajedno sa rezervama kapitala ne dostignu visinu od najmanje 10% osnovnog kapitala ili osnivačkim aktom, odnosno statutom određeni veći dio osnovnog kapitala.

AOP – 119 i 120 – Nerealizovani dobiti i gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju

Ova pozicija je rezultat primjene MRS-39 Finansijski instrumenti: priznavanje i vrednovanje.

U toku godine Društvo je kupovalo hartije od vrijednosti-obveznice za pokriće tehničkih rezervi neživotnih i životnih osiguranja, čija je vrijednost na dan bilansiranja usklađena sa tržišnim.

Hartije od vrijednosti su nakon početnog priznavanja klasifikovane kao „finansijska sredstva koja su raspoloživa za prodaju“.

Na dan bilansiranja ove HOV se vrednuju po fer vrijednosti, te uzimajući u obzir da ne postoji aktivno tržište fer vrijednost je utvrđena primjenom odgovarajućih tehnika vrednovanja (mark-to-model) zasnovanih na diskontovanju procijenjenih budućih novčanih tokova korištenjem relevantnih tržišnih kamatnih stopa i drugih značajnih parametara procjene a efekti se iskazuju kroz nerealizovane dobitke i gubitke u bilansu stanja na poziciji kapitala.

Stanje nerealizovanih dobitaka i gubitaka finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju na dan 31.12.2024. iznosi KM neto gubitak od 876.227. Neto pad nerealizovanih dobitaka i rast nerealizovanih gubitaka je posljedica usklađivanja vrijednosti obveznica sa fer vrijednošću na 31.12.2025.

AOP – 123 – Neraspoređeni dobitak

Društvo je tokom 2024. godine ostvarilo dobit u iznosu od KM 465.829 (dobit u životnim osiguranjima iznosi KM 615.680, a u segmentu neživotnih osiguranja gubitak u iznosu od KM 149.851).



AOP – 127 - Dugoročna rezervisanja

Dugoročna rezervisanja iznose KM 16.254.967 i niža su u odnosu na početno stanje za 2,8%, zbog pada matematičke rezerve, a čine ih:

NAZIV	Iznos Q4 2025	Iznos Q4 2024	Promjena 2025-2024	Index 2025/2024	Struktura Q4 2025
Matematička rezerva životnih osiguranja	15.883.777	16.398.316	-514.539	96,86%	97,72%
Rezervisanja za učešće u dobitku	56.945	53.178	3.767	107,08%	0,35%
Rezervisanja za bonuse i popuste	160.085	124.689	35.396	128,39%	0,98%
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	101.766	96.711	5.055	105,23%	0,63%
Ostala rezervisanja (rezerve za neistekle rizike)	45.194	45.194	0	100,00%	0,28%
Rezervisanja za sudske sporove	7.200	7.200	0	100,00%	0,04%
<b>UKUPNO</b>	<b>16.254.967</b>	<b>16.725.288</b>	<b>-470.321</b>	<b>97%</b>	<b>100%</b>

Matematička rezerva životnih osiguranja je aktuarski obračun rezervi životnih osiguranja. Urađena je prospektivnom metodom u skladu sa Pravilnikom o tehničkim rezervama (Sl.gl. RS broj:116/06) i Aktom Društva - Pravilnikom o formiranju i načinu obračunavanja matematičke rezerve, usvojenim na sjednici IO od 06.06.2017. Broj: 001-12996/17. Izvršena je cilmerizacija matematičke rezerve.

Kamatna stopa i tablice smrtnosti koje se primjenjuju u obračunu matematičke rezerve jednake su kamatnoj stopi i tablicama smrtnosti iz tarifnog sistema na osnovu koga je zaključen ugovor o osiguranju. Prilikom obračuna matematičke rezerve za rentna osiguranja korištene su tablice smrtnosti Republike Srbije 2010-12.

U obračun matematičke rezerve uključena je i prenosna premija životnih osiguranja. Ovaj obračun se zasniva na tehničkoj premiji i dozvoljenom godišnjem iznosu cilmerizacije iz ugovora o osiguranju, uzimajući u obzir način plaćanja premije.

Rezervisanja za zarade zaposlenih u skladu sa MRS-19 na dan 31.12.2025 iznose KM 101.766. Standard se primjenjuje od 2009. godine i rezervisanja se rade na kraju poslovne godine.

Rezervisanja za sudske sporove iznose KM 7.200. U toku perioda nije bilo promjena na navedenoj poziciji.

AOP – 137 – Obaveze

Obaveze iznose KM 78.035.832 i u odnosu na prethodnu godinu veće su za 14,7%.

AOP-147 – Kratkoročne obaveze

Kratkoročne obaveze iznose KM 77.228.517 i u odnosu na prethodnu godinu veće su za 14,9%.



Vrste i strukturu obaveza ilustruje naredni pregled:

NAZIV	Iznos Q4 2025	Iznos Q4 2024	Index 2025/2024	Struktura Q4 2025
Obaveze po osnovu šteta i ugovorenih iznosa	0	0	0,00%	0,00%
Obaveze za premiju i specifične obaveze	14.354.295	8.989.858	159,67%	18,59%
Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada	540.783	558.747	96,78%	0,70%
Druge obaveze iz poslovanja	5.565.681	4.719.337	117,93%	7,21%
Obaveze za poreze, doprinose i druge kratkoročne obaveze	215.872	157.705	136,88%	0,28%
Dio dugoročnih obaveza koji dospijeva za plaćanje do jedne godine	608.403	608.403	100,00%	0,79%
Odložene poreske obaveze	131.428	284.382	46,22%	0,17%
Pasivna vremenska razgraničenja	55.812.055	51.866.623	107,61%	72,27%
<b>UKUPNO</b>	<b>77.228.517</b>	<b>67.185.055</b>	<b>114,95%</b>	<b>100%</b>

AOP-156 – Obaveze po osnovu šteta i ugovorenih iznosa

Pozicija obaveza za isplatu šteta nema promjene u odnosu na prošlogodišnji nivo jer su sve štete isplaćene zaključno sa 31.12. kao i prethodne godine. Društvo je ažurno u obradi i isplati šteta.

AOP-160 – Obaveze za premiju i specifične obaveze

Pozicija u iznosu KM 14.354.295 i bilježi rast u odnosu na prethodnu godinu za 59,67%.

NAZIV	Iznos Q4 2025	Iznos Q4 2024	Index 2025/2024
Obaveze za premiju reosiguranja u zemlji	0	0	0,00%
Obaveze za premiju reosiguranja u inostranstvu	13.674.963	8.921.629	153,28%
Obaveze za premiju saosiguranja	133.096	22.972	579,38%
Obaveze za provizije iz poslova osiguranja i reosiguranja	496.040	3.984	12450,80%
Obaveze po regresima i uslužnim štetama	300	300	100,00%
Ostale obaveze za premiju i ostale specifične obaveze	49.896	40.973	121,78%
<b>UKUPNO</b>	<b>14.354.295</b>	<b>8.989.858</b>	<b>159,67%</b>

AOP-161 – Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada

Obaveze po osnovu zarada iznose KM 540.783.

NAZIV	Iznos Q4 2025	Iznos Q4 2024	Index 2025/2024
Obaveze za neto zarade	286.672	291.606	98,31%
Obaveze za porez na zarade	40.250	39.330	102,34%
Obaveze za doprinose na zarade	213.861	227.811	93,88%
<b>UKUPNO</b>	<b>540.783</b>	<b>558.747</b>	<b>96,78%</b>



Obaveze iz životnog osiguranja iznose KM 32.422, a iz neživotnog KM 508.361.

U 2025. godini, kao i u prethodnom periodu, Društvo je uspjelo da na vrijeme izmiri obaveze prema zaposlenima i nadležnim organima za poreze i doprinose. Stanje obaveza se odnosi na obračunatu platu iz decembra 2025. godine koja je isplaćena u januaru 2026. godine.

AOP-164 – Druge obaveze iz poslovanja

Druge obaveze iznose KM 5.565.681 i bilježe rast u odnosu na prethodnu godinu za 17,9%.

Obaveze po osnovu depozita su se povećale za KM 1.016.371 po QS ugovoru vezano za PA i MTPL sa VIG Holding Wien (neživot) i VIG re Prague (život) za rezervisane štete i prenosne premije. Ovo je obračunska kategorija koja nije plativa.

Obaveze prema dobavljačima bilježe pad u odnosu na prethodnu godinu za 46,24%.

Struktura drugih obaveza iz poslovanja je sljedeća:

NAZIV	Iznos Q4 2025	Iznos Q4 2024	Index 2025/2024	Struktura Q4 2025
Primljeni avansi	674.594	652.846	103,33%	12,12%
Depoziti rezervi za štete i prenosnu premiju Q S VIG HOLDING-neživot i VIG re-život	4.387.039	3.370.668	130,15%	78,82%
Obaveze po ugovorima fizička lica	101.576	47.706	212,92%	1,83%
Obaveze prema dobavljačima	300.170	558.362	53,76%	5,39%
Obaveze po osnovu kamata	0	0	0,00%	0,00%
Ostale obaveze iz poslovanja	102.302	89.755	113,98%	1,84%
<b>UKUPNO</b>	<b>5.565.681</b>	<b>4.719.337</b>	<b>117,93%</b>	<b>100,00%</b>

AOP-165 – Obaveze za poreze, doprinose i druge kratkoročne obaveze

Ove obaveze iznose KM 215.872 i pokazuju rast u odnosu na prošlogodišnji nivo za 36,9%.

AOP-167 – Odložene poreske obaveze

Odložene poreske obaveze su obračunate po osnovu revalorizacionih rezervi na obveznice raspoložive za prodaju u skladu sa MRS-12 i iznose KM 284.382. Iznos odloženih poreskih obaveza se neznatno povećao zbog kretanja nerealizovanih dobitaka kao posljedica usklađivanja knjigovodstvene vrijednosti sa vrijednošću na tržištu HOV.

AOP-168 – Pasivna vremenska razgraničenja

Pozicija PVR u iznosu od KM 55.812.055 bilježi rast u odnosu na prethodnu godinu u iznosu od KM 3.945.432 koji se najvećim dijelom odnosi na rast pozicije prenosne premije neživotnih osiguranja.



NAZIV	Iznos Q4 2025	Iznos Q4 2024	Promjena 2025/2024	Index 2025/2024	Struktura Q4 2025
Prenosne premije životnih osiguranja	32.670	30.699	1.971	106,42%	0,06%
Prenosne premije neživotnih osiguranja	39.573.469	32.488.139	7.085.330	121,81%	70,90%
Rezervisane štete životnih osiguranja	10.544	15.627	-5.083	67,47%	0,02%
Rezervisane štete neživotnih osiguranja	13.535.656	16.606.879	-3.071.223	81,51%	24,25%
Doprinos za preventivu	188.378	158.589	29.789	118,78%	0,34%
Obračunati prihodi budućeg perioda	952.008	761.044	190.964	125,09%	1,71%
Ostala pasivna vremenska razgraničenja	1.519.330	1.805.646	-286.316	84,14%	2,72%
<b>UKUPNO</b>	<b>55.812.055</b>	<b>51.866.623</b>	<b>3.945.432</b>	<b>107,61%</b>	<b>100,00%</b>

AOP – 176 - Poslovna pasiva

Pozicija poslovne pasive na dan 31.12.2025. iznosi KM 110.756.263 i bilježi rast od 7,3% u odnosu na prethodnu godinu isključivo zbog rasta pozicije obaveze za premiju reosiguranja u inostranstvu i prenosne premije neživotnih osiguranja.

AOP – 177 - Vanbilansna pasiva

Pozicija vanbilansne pasive iznosi KM 1.259.881.  
 Bliži opis ove pozicije iskazan na AOP-066 aktive.

AOP-178 - Ukupna pasiva

Ukupna pasiva iznosi KM 112.016.144 i bilježi rast u odnosu na prethodnu godinu isključivo zbog rasta pozicije obaveze za premiju reosiguranja u inostranstvu i prenosne premije neživotnih osiguranja.



**NOTE UZ BILANS USPJEHA**  
**na dan 31.12.2025. godine**

OPIS	Iznos život	Iznos neživot	Ukupno	Ukupno	Promjena
	Q4 2025	Q4 2025	Q4 2025	Q4 2024	2025/2024
I - POSLOVNI PRIHODI	3.525.318	56.791.566	60.316.884	56.876.121	6%
II - POSLOVNI RASHODI	3.828.509	57.795.429	61.623.938	57.884.502	6%
III - POSLOVNI DOBITAK / GUBITAK	<b>-303.191</b>	<b>-1.003.863</b>	<b>-1.307.054</b>	<b>-1.008.381</b>	30%
IV - FINANSIJSKI PRIHODI	836.326	1.143.966	1.980.292	1.566.063	26%
V - FINANSIJSKI RASHODI	0	133.361	133.361	168.579	-21%
VI - DOBITAK / GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI	<b>533.135</b>	<b>6.742</b>	<b>539.877</b>	<b>389.103</b>	39%
VII - OSTALI PRIHODI	104.871	1.465.488	1.570.359	1.256.391	25%
VIII - OSTALI RASHODI	22.326	1.622.081	1.644.407	1.379.063	19%
IX - DOBITAK/GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA	<b>82.545</b>	<b>-156.593</b>	<b>-74.048</b>	<b>-122.672</b>	-40%
X - PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE	0	0	0	0	0%
XI - RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE	0	0	0	0	0%
XII - DOBITAK/GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE	0	0	0	0	0%
1. Dobitak/Gubitak prije oporezivanja	<b>615.680</b>	<b>-149.851</b>	<b>465.829</b>	<b>266.431</b>	75%
1. Poreski rashodi perioda	0	0	0	0	0%
<b>XIII - Neto dobitak/gubitak tekuće godine</b>	<b>615.680</b>	<b>-149.851</b>	<b>465.829</b>	<b>266.431</b>	75%
XIV - DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU	0	0	0	527.329	-100%
XV - GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU	2.030.263	693.143	2.723.406	0	0%
XVI OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU	-2.030.263	-693.143	-2.723.406	527.329	-616%
XVII POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE	203.026	69.315	272.341	-52.734	-616%
XVIII NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU	-1.827.237	-623.828	-2.451.065	474.595	-616%
<b>XIX UKUPAN NETO DOBITAK /GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU</b>	<b>-1.211.557</b>	<b>-773.679</b>	<b>-1.985.236</b>	<b>741.026</b>	-368%
XX UKUPNI PRIHODI	4.466.515	59.401.020	63.867.535	59.698.575	7%
XXI UKUPNI RASHODI	3.850.835	59.550.871	63.401.706	59.432.144	7%
<b>REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>615.680</b>	<b>-149.851</b>	<b>465.829</b>	<b>266.431</b>	75%

17



[www.wiener.ba](http://www.wiener.ba)

AOP -201 Poslovni prihodi

Poslovni prihodi iznose KM 60.316.884 (život KM 3.525.318 + neživot 56.791.566) i viši su u odnosu na prethodnu godinu za 6%. Učešće ove pozicije u ukupnim prihodima iznosi 94,4%.

AOP -202 Prihodi od premije osiguranja životnih osiguranja

Prihodi od premije životnih osiguranja iznose KM 3.525.246 i pokazuju rast u odnosu na prethodnu godinu za 23,3%, sa učešćem u ukupnim prihodima života od 78,9%, a u ukupnim prihodima Društva 5,5%.

AOP -208 Prihodi od premije osiguranja, saosiguranja i reosiguranja neživotnih osiguranja

Prihodi od premije neživotnog osiguranja iznose KM 44.386.043 i viši su u odnosu na prethodnu godinu za 12,32%. Ovi prihodi čine 74,7% ukupnih prihoda neživota, a 69,5% ukupnih prihoda Društva.

OPIS	Q4 2025	Q4 2024	Index 2025/2024
Fakturisana premija osiguranja neživot	51.471.373	44.117.897	116,67%
Promjena prenosne premije neživot	-7.085.330	-4.599.913	154,03%
<b>Ukupno prihod od premije neživot</b>	<b>44.386.043</b>	<b>39.517.984</b>	<b>112,32%</b>

Ostvarenje fakturisane premije po vrstama ilustruje naredni pregled:

Šifra osiguranja	VRSTA OSIGURANJA	Q4 2025	Q4 2024
01	Osiguranje nezgode	13.181.246	9.315.548
02	Zdravstveno osiguranje	677.416	932.194
03	Osiguranje vozila koja se kreću po kopnu osim šinskih vozila	4.520.227	4.328.656
04	Osiguranje vozila koja se kreću po šinama	0	0
05	Osiguranje vazduhoplova	2.021	0
06	Osiguranje plovila	0	0
07	Osiguranje robe u prevozu	418.917	626.751
08	Osiguranje imovine od požara i prirodnih sila	5.404.826	4.203.544
09	Osiguranje ostalih šteta na imovini	11.372.553	12.234.028
10	Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila	9.708.049	6.838.912
11	Osiguranje od građanske odgovornosti za vazduhoplove	68.125	66.060
12	Osiguranje od opšte odgovornosti za brodove	1.917	1.722
13	Osiguranje od opšte građanske odgovornosti	2.982.308	2.704.416
14	Osiguranje kredita	1.642.070	1.160.541
15	Osiguranje garancija	0	0
16	Osiguranje od različitih finansijskih gubitaka	1.331.459	1.591.143
17	Osiguranje troškova pravne zaštite	0	0
18	Osiguranje pomoći	160.239	114.382
	<b>UKUPNO NEŽIVOTNA OSIGURANJA</b>	<b>51.471.373</b>	<b>44.117.897</b>



AOP-209 Prihodi po osnovu učešća reosiguranja u naknadi šteta neživotnih osiguranja

Prihodi po osnovu učešća reosiguravača u naknadi šteta iznose KM 6.564.419 i pokazuju pad od 23,8%. Ovi prihodi u ukupnim prihodima učestvuju sa 10,3%.

PRIHODI SAOSIGURANJA U ZEMLJI	Q4 2025	Q4 2024
SAOSIGURANJE U ZEMLJI	280.267	281.253
<b>Ukupno</b>	<b>280.267</b>	<b>281.253</b>
PRIHODI REOSIGURANJA IZ INOSTRANSTVA		
GEN RE	61.030	132.363
VIG HOLDING VIENNA BEČ	1.549.699	1.038.509
VIENNA INSURANCE GROUP	12.736	17.569
WIENER RE AD BEOGRAD	1.746.349	6.532.805
VIG RE	2.912.338	609.579
OSTALI	2.000	3.100
<b>Ukupno</b>	<b>6.284.152</b>	<b>8.333.925</b>
<b>SVEGA</b>	<b>6.564.419</b>	<b>8.615.178</b>

AOP-210 Prihodi od ukidanja i smanjenja rezervisanja neživotnih osiguranja

Prihodi od ukidanja ostalih rezervisanja u 2025. godini iznose KM 594, što je za KM 35.147 niže u odnosu na prethodnu godinu.

AOP- 212 Drugi poslovni prihodi

Pozicija drugih poslovnih prihoda koja iznosi KM 5.840.582 pokazuje neznatan pad u odnosu na prethodnu godinu za 0,1%. U strukturi ukupnih prihoda drugi poslovni prihodi učestvuju sa 9,1%.

Strukturu ovih prihoda ilustruje naredni pregled:

OPIS	Q4 2025	Q4 2024	Index 2025/2024	Struktura Q4 2025
Prihodi od provizija po osnovu ugovora o reosiguranju	4.547.864	5.003.010	90,90%	77,87%
Prihodi od regresa	738.151	332.005	222,33%	12,64%
Prihodi od zakupa	322.291	271.802	118,58%	5,52%
Prihodi od zelene karte	12.224	8.864	137,91%	0,21%
Prihodi od usluga procjene i isplate šteta I ostali posl.prihod	184.330	229.363	80,37%	3,16%
Promjena vrijednosti investicionih nekretnina	35.722	2.407	1484,09%	0,61%
<b>Ukupno</b>	<b>5.840.582</b>	<b>5.847.451</b>	<b>99,88%</b>	<b>100,00%</b>

Najveće učešće u strukturi ovih prihoda imaju prihodi od provizija iz reosiguranja sa 77,87% učešća. Prihodi od regresa pokazuju značajan rast u odnosu na prethodnu godinu. Na tržištu nekretnina postoji konkurencija oko cijena izdavanja poslovnih prostora. Društvo intenzivno radi na uređenju statusa nekretnina u nastojanju da se što više nekretnina izdaje pod zakup. Prihodi od zelene karte su veći u odnosu na prethodnu godinu.



AOP- 213 Poslovni rashodi

Pozicija poslovnih rashoda iznosi KM 61.623.938 i u strukturi ukupnih rashoda učestvuje sa 97,2%, a pokazuje rast od 6,5% u odnosu na isti period prošle godine.

Strukturu ovih rashoda pokazuje naredni pregled:

OPIS	Q4 2025	Q4 2024	Index 2025/2024	Struktura Q4 2025
Funkcionalni rashodi	41.716.408	40.560.547	102,85%	67,70%
Troškovi sprovođenja osiguranja	19.907.530	17.323.955	114,91%	32,30%
<b>UKUPNO</b>	<b>61.623.938</b>	<b>57.884.502</b>	<b>106,46%</b>	<b>100,00%</b>

AOP- 214 Funkcionalni rashodi

Funkcionalni rashodi bilježe rast u odnosu na prethodnu godinu za 2,85%, a struktura je sljedeća:

OPIS	Q4 2025	Q4 2024	Index 2025/2024	Struktura Q4 2025
Rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose	639.526	1.235.929	51,74%	1,53%
Naknade šteta i rashodi reosiguranja i saosiguranja	3.024.779	1.893.619	159,74%	7,25%
Naknade šteta i ostale naknade neživotnih osiguranja	38.052.103	37.430.999	101,66%	91,22%
<b>UKUPNO</b>	<b>41.716.408</b>	<b>40.560.547</b>	<b>102,85%</b>	<b>100,00%</b>

AOP- 215 Rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose

Strukturu i kretanje ovih rashoda pokazuje naredni pregled:

OPIS	Q4 2025	Q4 2024
Matematička rezerva životnih osiguranja	0	659.278
Doprinos za preventivu	202.819	214.212
Vatrogasni doprinos	121.280	115.742
Doprinos zaštitnom fondu	177.845	119.526
Ostali rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose	137.582	127.171
<b>UKUPNO</b>	<b>639.526</b>	<b>1.235.929</b>



AOP- 225 Naknade šteta ugovorenih iznosa i premija saosiguranja i reosiguranja

U toku 2024. godine ovu poziciju čine likvidirane štete životnih osiguranja u iznosu od KM 3.024.779 i bilježe rast u odnosu na prethodnu godinu za 59,7%.

OPIS	Q4 2025	Q4 2024	Index 2025/2024	Struktura Q4 2025
Naknade šteta i rashodi reosiguranja i saosiguranja	3.024.779	1.893.619	159,74%	100,00%
<b>UKUPNO</b>	<b>3.024.779</b>	<b>1.893.619</b>	<b>159,74%</b>	<b>100,00%</b>

AOP- 231 Naknade šteta i ostale naknade neživotnih osiguranja

Naknade šteta, osiguranih suma, drugih ugovorenih iznosa i udjeli u štetama neživotnih osiguranja iznose KM 14.680.716 i u strukturi ukupnih rashoda učestvuju sa 23,2%, dok u strukturi naknada šteta i ostalih naknada njihovo učešće iznosi 38,58% i manji su za 2,68% u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi po osnovu premija i provizija reosiguranja iznose KM 23.197.677 i viši su u odnosu na prethodnu godinu za 8,39% sa učešćem od 60,96% u strukturi troškova naknade šteta. Rashodi po osnovu rezervisanja za štete, udjele u štetama i ostala rezervisanja po osnovu neživotnih osiguranja odnose se na njihovu promjenu i iznose KM 173.710. Ovu poziciju ilustruje naredni pregled:

OPIS	Q4 2025	Q4 2024	Index 2025/2024	Struktura Q4 2025
Naknade šteta, osiguranih suma, drugih ugovorenih iznosa i udjeli u štetama neživotnih osiguranja	14.680.716	15.084.744	97,32%	38,58%
Rashodi po osnovu premija i provizija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija neživotnih osiguranja	23.197.677	21.401.363	108,39%	60,96%
Rezervisanja za štete, udjele u štetama i ostala rezervisanja po osnovu neživotnih osiguranja	173.710	944.892	18,38%	0,46%
<b>UKUPNO</b>	<b>38.052.103</b>	<b>37.430.999</b>	<b>101,66%</b>	<b>100,00%</b>

AOP- 233 Rashodi po osnovu premija i provizija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija neživotnih osiguranja

Pozicija iznosi KM 23.197.677 i viša je u odnosu na isti period prethodne godine za 8,4%, a čine je mjerodavna premija reosiguranja i troškovi provizija reosiguranja.

OPIS	Q4 2025	Q4 2024	Index 2025/2024	Struktura Q4 2025
Rashodi premije reosiguranja	22.596.599	21.272.865	106,22%	97,41%
Troškovi provizija reosiguranja	601.078	128.498	467,77%	2,59%
<b>UKUPNO</b>	<b>23.197.677</b>	<b>21.401.363</b>	<b>108,39%</b>	<b>100,00%</b>



Struktura pozicije po reosiguravačima na dan 31.12.2025. godine je sljedeća:

Naziv reosiguravača	Bruto premija reosiguranja	Prenosna premija reosiguranja-saosiguranja	Mjerodavna premija reosiguranja-saosiguranja	Troškovi provizija reosiguranja	Ukupno
Biro zelene karte BiH	117.094	0	117.094	0	117.094
Saosiguravači u zemlji	487.924	30.738	457.186	38.417	495.603
VIG HOLDING Wien	4.493.236	837.249	3.655.987	0	3.655.987
Wiener Re Beograd	9.749.541	-551.012	10.300.553	562.661	10.863.214
VIG Re	5.950.746	1.219.289	4.731.457	0	4.731.457
DONAU VERSICHERUNG AG VIG	15.715	0	15.715	0	15.715
GEN RE	-17.253	-215.387	198.134	0	198.134
WIENER STADTISCHE VERSICHERUNG	73.139	9.205	63.934	0	63.934
Vienna Insurance Group	2.624.437	22.697	2.601.740	0	2.601.740
AIG EUROPE LIMITED	436.324	-18.476	454.800	0	454.800
Ostali	0	0	0	0	0
<b>Ukupno</b>	<b>23.930.903</b>	<b>1.334.303</b>	<b>22.596.600</b>	<b>601.078</b>	<b>23.197.678</b>

AQP-236 Troškovi sprovođenja osiguranja

Ukupni troškovi sprovođenja osiguranja iznose KM 19.907.530, od čega život KM 758.138 i neživot KM 19.149.392. U ovaj iznos je uključena promjena rezervi DAC-a u iznosu KM 2.841.564. Bez DAC-a troškovi sprovođenja osiguranja iznose KM 22.749.094.

U narednom pregledu su predstavljeni troškovi nakon razgraničenja TSO:

OPIS	Q4 2025	Q4 2024	Index 2025/2024	Struktura Q4 2025
1.Život	758.138	749.665	101,13%	3,81%
2.Neživot	19.149.392	16.574.290	115,54%	96,19%
<b>UKUPNO</b>	<b>19.907.530</b>	<b>17.323.955</b>	<b>114,91%</b>	<b>100,00%</b>

Ostvarenje troškova na 31.12.2025. godine:

OPIS	Q4 2025	Q4 2024	Index 2025/2024	Struktura Q4 2025
Troškovi zarada i naknada zarada	7.904.087	7.488.283	105,55%	39,70%
Troškovi materijala, energije i usluga	10.909.260	8.786.267	124,16%	54,80%
Troškovi amortizacije i rezervisanja	1.094.183	1.049.405	104,27%	5,50%
<b>UKUPNO</b>	<b>19.907.530</b>	<b>17.323.955</b>	<b>114,91%</b>	<b>100,00%</b>



AOP-251 Finansijski prihodi

Ostvareni finansijski prihodi iznose KM 1.980.292 i veći su u odnosu na prethodnu godinu za 26,45%.

Strukturu finansijskih prihoda u neživotu pokazuje naredni pregled:

FINANSIJSKI PRIHODI	Q4 2025	Q4 2024	Index 2025/2024
Prihodi od kamata	1.093.793	772.266	141,63%
Pozitivne kursne razlike	50.173	7.851	639,07%
<b>Ukupno</b>	<b>1.143.966</b>	<b>780.117</b>	<b>146,64%</b>

Prihodi od kamata u segmentu neživota pokazuju rast u odnosu na prethodnu godinu za 46,64%.

Strukturu finansijskih prihoda u životu prikazuje naredni pregled:

FINANSIJSKI PRIHODI	Q4 2025	Q4 2024	Index 2025/2024
Prihodi od kamata	836.326	785.946	106,41%
Pozitivne kursne razlike	0	0	0,00%
<b>Ukupno</b>	<b>836.326</b>	<b>785.946</b>	<b>106,41%</b>

U životu je zabilježen rast prihoda od kamata od 6,41%.

AOP-256 Finansijski rashodi

Finansijski rashodi iznose KM 133.361 i niži su u odnosu na prethodnu godinu za 20,89%.

FINANSIJSKI RASHODI	Q4 2025	Q4 2024	Index 2025/2024	Struktura Q4 2025
Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	67.550	58.341	115,78%	50,65%
Rashodi kamata	32.821	19.053	172,26%	24,61%
Negativne kursne razlike	14.942	73.447	20,34%	11,20%
Ostali finansijski rashodi	18.048	17.738	101,75%	13,53%
<b>Ukupno</b>	<b>133.361</b>	<b>168.579</b>	<b>79,11%</b>	<b>100,00%</b>

AOP-263 Ostali prihodi

Ostali prihodi iznose KM 1.570.359 i povećali su se u odnosu na prethodnu godinu za 24,99%:

OSTALI PRIHODI	Q4 2025	Q4 2024	Index 2025/2024	Struktura Q4 2025
Dobici od prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, bioloških sredstava postrojenja i opreme i investicionih nekretnina	0	24.923	0,00%	0,00%
Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrijednosti	89.563	123.026	72,80%	5,70%
Ostali prihodi	1.480.796	1.108.442	133,59%	94,30%
<b>Ukupno</b>	<b>1.570.359</b>	<b>1.256.391</b>	<b>124,99%</b>	<b>100,00%</b>



Poziciju ostalih unutar ostalih prihoda čine:

OPIS	Q4 2025	Q4 2024	Index 2025/2024	Struktura Q4 2025
Naplaćena otpisana potraživanja	1.111.532	936.703	118,66%	75,06%
Ostali nepomenuti prihodi	369.264	171.739	215,01%	24,94%
<b>Ukupno</b>	<b>1.480.796</b>	<b>1.108.442</b>	<b>133,59%</b>	<b>100,00%</b>

AOP-268 Ostali rashodi

Ostali rashodi iznose KM 1.644.407 i veći su u odnosu na prethodnu godinu za 19,24%, a čine ih:

OPIS	Q4 2025	Q4 2024	Index 2025/2024	Struktura Q4 2025
Direktan otpis potraživanja	1.247.669	1.121.116	111,29%	75,87%
Ostali rashodi	396.738	257.947	153,81%	24,13%
<b>Ukupno</b>	<b>1.644.407</b>	<b>1.379.063</b>	<b>119,24%</b>	<b>100,00%</b>

AOP- 294 Neto dobitak/qubitak perioda

Neto dobitak perioda iznosi KM 465.829. Rezultat je pozitivan u životu i iznosi KM 615.680, dok je u neživotu negativan u iznosu KM 149.851. Ukupni prihodi i rashodi po poslovima životnih i neživotnih osiguranja sa poređenjem u istom periodu prethodne godine, predstavljeni su u narednom pregledu:

OPIS	Q4 2025			Q4 2024			Index 2025/2024		
	ŽIVOT	NEŽIVOT	UKUPNO	ŽIVOT	NEŽIVOT	UKUPNO	ŽIVOT	NEŽIVOT	UKUPNO
UKUPNI PRIHODI	4.466.515	59.401.020	63.867.535	3.762.820	55.935.755	59.698.575	118,7%	106,2%	107,0%
UKUPNI RASHODI	3.850.835	59.550.871	63.401.706	3.357.656	56.074.488	59.432.144	114,7%	106,2%	106,7%
REZULTAT	615.680	-149.851	465.829	405.164	-138.733	266.431	152,0%	108,0%	174,8%

AOP - 296 i 303 Dobici i Gubici utvrđeni direktno u kapitalu

U skladu sa MRS –1 Prezentacija finansijskih izvještaja sa ciljem dobici i gubici koji tangiraju kapital iskazani su u izvještaju o ukupnom rezultatu i ostalim dobitcima i gubicima u periodu u obrascu Bilans uspjeha. Ova pozicija je iskazana u Bilansu stanja na poziciji kapitala - nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju. Portfelj HOV čine HOV klasifikovane kao „raspoložive za prodaju“. Društvo je vršilo kupovinu ovih HOV u toku 2025. godine. U slučaju prodaje efekti realizovanih dobitaka i gubitaka su uključeni u prihode i rashode u bilansu uspjeha.

Neto gubici utvrđeni direktno u kapitalu iznose KM 2.723.406.



AOP-309 Ostali dobitci ili gubici u periodu

Ova pozicija iznosi ukupno KM negativno 2.723.406, a rezultat je utvrđenih dobitaka i gubitaka direktno u kapitalu.

AOP-310 Porez na dobitak koji se odnosi na ostale dobitke i gubitke

Iznos obračunatog odloženog poreza iznosi KM pozitivno 272.341. Ovaj porez se odnosi na odložena poreska sredstva, a stopa za obračun je 10%.

AOP-311 Neto rezultat po osnovu ostalih dobitaka i gubitaka

Neto rezultat po osnovu ostalih dobitaka i gubitaka je KM -2.451.065.

AOP-312 i 313 Ukupan neto dobitak / gubitak u obračunskom periodu

Ukupan neto sveobuhvatni gubitak (koji uključuje i dobitke i gubitke priznate direktno u kapitalu) u obračunskom periodu iznosi KM 1.985.236.

AOP-318 Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada

ŽIVOT Q4 2025	NEŽIVOT Q4 2025	Q4 2025	Q4 2024	Index 2025/2024
3	171,5	174,5	179,25	97%

AOP-319 Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca

ŽIVOT Q 4 2025	NEŽIVOT Q4 2025	Q4 2025	Q4 2024	Index 2025/2024
3	177	180	194	93%



**Note uz Bilans tokova gotovine**

Pozicija	Oznaka AOP	Iznos		Razlika	Napomene
		Tekuća godina	Prethodna godina		
1	2	3	4	5	
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>					
I - Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)	501	60.690.012	53.245.547	7.444.465	
1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	58.222.645	45.466.222	12.756.423	Viši nivo premije
2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503	363.232	9.662	353.570	
3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504	1.578.140	6.540.174	-4.962.034	Manji iznos šteta po osnovu polisa predanih u reosiguranje
4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	525.995	1.229.489	-703.494	
II - Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506	55.509.479	52.306.921	3.202.558	
1. Odlivi po osnovu naknade šteta iz osiguranja i udjela u štetama iz saosiguranja i dati avansi	507	17.787.258	15.808.058	1.979.200	Rast rashoda za naknade šteta u odnosu na isti period prošle godine
2. Odlivi po osnovu naknade šteta i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508	110.842	0	110.842	
3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	14.617.704	17.235.051	-2.617.347	Niži odlivi po osnovu fronting poslova
4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	9.519.673	8.054.051	1.465.622	
5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	13.088.939	10.893.963	2.194.976	
6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512	0	0	0	
7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513	0	0	0	
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	385.063	315.798	69.265	
III - Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501-506)	515	5.180.533	938.626	4.241.907	
IV - Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506-501)	516	0	0	0	
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			0		
I - Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (518 do 523)	517	12.328.746	7.619.357	4.709.389	



1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518	5.030.000	1.736.000	3.294.000	
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	519	0	0	0	
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	520	1.000	51.323	-50.323	
4. Prilivi po osnovu kamata	521	1.698.742	1.280.038	418.704	
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	522	0	0	0	
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523	5.599.005	4.551.996	1.047.009	Viši nivo dospjeća plasmana u tekućoj godini
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)	524	15.768.218	8.416.449	7.351.769	
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	3.230.000	3.736.000	-506.000	
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526	0	0	0	
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527	0	0	0	
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	12.538.218	4.680.449	7.857.769	Viši nivo reinvestiranja dospelih plasmana u tekućoj godini
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517-524)	529	0	0	0	
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524-517)	530	3.439.472	797.092	2.642.380	
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			0	0	
I - Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 do 535)	531	0	0	0	
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	532	0	0	0	
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	533	0	0	0	
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	534	0	0	0	
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	535	0	0	0	
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (537 do 542)	536	14.943	73.446	-58.503	
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	537	0	0	0	
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	538	0	0	0	
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	539	0	0	0	
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	540	0	0	0	
5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	541	0	0	0	
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	542	14.943	73.446	-58.503	



III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (531-536)	543	0	0	0
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536-531)	544	14.943	73.446	-58.503
G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501+517+531)	545	73.018.758	60.864.904	12.153.854
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506+524+536)	546	71.292.640	60.796.816	10.495.824
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545-546)	547	1.726.118	68.088	1.658.030
E. NETO ODLIV GOTOVINE (546-545)	548	0	0	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	549	5.549.025	5.480.937	68.088
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	550	0	0	0
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	551	0	0	0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (549+547-548+550-551)	552	7.275.143	5.549.025	1.726.118

Društvo je u 2025. godini imalo zadovoljavajuće koeficijente likvidnosti iznad 1.

Banja Luka, 27.02.2026.

Lice sa licencom:



Stefan Lazić



Direktor:



Borislav Doder

